

# Ravnoteza na trzistu roba

Milica Muhadinovic

[milicamuhadinovic@gmail.com](mailto:milicamuhadinovic@gmail.com)

# Bruto Domaći Proizvod (GDP)

- BDP:
  - Proizvodni metod (suma dodajne vrijednosti)
  - Rashodni metod ( $C+I+G+E-U$ )
  - Prihodni metod ( $W+O+T-s$ )

## AGREGATI PROIZVODNJE

- *Bruto nacionalni dohodak (Gross National Income)*

$$GNI = GDP + Y_t$$

$Y_t$  – neto faktorski dohoci nerezidenata

- *Bruto nacionalni raspoloživi dohodak (Gross National Disposable Income)*

$$GNDI = GNI + Trf$$

$Trf$  – neto transferi iz inostranstva

## ZADACI

- 1) Izračunati vrijednost Bruto domaćeg proizvoda i Neto domaćeg proizvoda primjenom proizvodnog metoda ako su dati sledeći podaci: Bruto dodajna vrijednost 1224 i potrošnja fiksnog kapitala 325.

## ZADACI

- 2) Izračunati vrijednost Bruto domaćeg proizvoda i Neto domaćeg proizvoda primjenom rashodnog metoda ako su dati sledeći podaci: Tekuća potrošnja – 852, Bruto Investicije –315, Izvoz – 425, Uvoz – 525, Potrošnja fiksnog kapitala – 225.

## ZADACI

- 3) Izračunati vrijednost Bruto domaćeg proizvoda primjenom prihodnog metoda ako su dati sledeći podaci: zarade zaposlenih – 852, Bruto akumulacija –315, Porezi umanjeni za subvencije – 225.

## ZADACI

- 4) Izračunati vrijednost Bruto nacionalnog dohotka i Bruto nacionalnog raspoloživog dohotka ako je BDP – 1250, neto faktorski dohoci – 124 i neto transferi iz inostranstva - 105

# KVIZ

8

## **1. Koja od navedenih varijabli spada u varijable toka?**

- A. Vrednost kuće u kojoj živite
- B. Stanje na Vašem tekućem računu
- C. Vaša mesečna potrošnja hamburgera
- D. Zalihe hamburgera u Vašem frižideru početkom meseca

## **2. Koja od navedenih varijabli nije varijabla stanja?**

- A. javni dug
- B. radna snaga
- C. količina novca koje drži stanovništvo
- D. BDP

# Ravnoteža na tržištu dobara

- Potrošnja domaćinstava
- Potrošnja države
- Investiciona potrošnja
- Izvoz
- Uvoz
- Zalihe
  - $Z=C+I+G+X-Im$

## Potrošnja domaćinstava - C

- Raspoloživi dohodak
  - $Y_d = Y - T - Tr$
- F-ja poreza
  - $T = Ta + tY$
- F-ja potrošnje
  - $C = c_0 + c_1 Y_d$
- Granična sklonost potrošnji  $0 \leq c_1 \leq 1$

# Investicije= štednja

- Privatna štednja:
  - $S=Y_d - C$ , tj.  $S=Y-C-T$
- Pošto je  $Y=C+I+G$  (oduzmemmo  $T$  sa obije strane)
  - $Y-T-C= I+G-T$
  - $S=I+G-T$

# Funkcija štednje

- Štednja:  $S=Y_d - C$
- F-ja potrošnje  $C=c_0+c_1Y_d$
- F-ja štednje:  $S=-c_0+ (1-c_1)(Y-T)$

# Ravnotežna proizvodnja

- $Z = C + I + G$
- $Z = c_0 + c_1(Y - T) + I + G$
- $Z = Y$
- $Y = c_0 + c_1Y - c_1T + I + G$
- $(1 - c_1)Y = c_0 + I + G - c_1T$ 
  - $Y = \frac{1}{1 - c_1} * [c_0 + I + G - c_1T]$

# Ravnotežna proizvodnja- šira verzija

- $Z = C + I + G$
- $Z = c_0 + c_1 (Y - T_a - tY + T_r) + I + G$
- $Z = Y$
- $Y = c_0 + c_1 (1-t) Y - c_1 T_a + c_1 T_r + I + G$
- $(1 - c_1(1-t))Y = c_0 + I + G - c_1 T_a + c_1 T_r$
- $Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t)} * [c_0 + I + G - c_1 T_a + c_1 T_r]$

# KVIZ

15

*1) Granična sklonost potrošnji (GSP) je jednaka*

- A) promjeni potrošnje podijeljenoj sa promjenom dohotka
- B) potrošnji podijeljenoj sa dohotkom
- C) promjeni potrošnje podijeljenoj sa promjenom štednje
- D) promjeni stednje podijeljenoj sa promjenom dohotka

*2) Granična sklonost stednji (GSS) je*

- A) Promjena štednje podijeljena sa promjenom dohotka
- B)  $1 + GSP$
- C) dohodak podijeljen sa štednjom
- D) Ukupna štednja podijeljena sa ukupnim dohotkom

*3) Štednja je jednaka*

- A)  $Y - C$ .
- B)  $Y - \text{planirane } I$
- C)  $Y - \text{stvarne } I$ .
- D) Promjene u zalihamama

# KVIZ

16

4) Ako je  $GSS = 0.60$ ,  $GSP$  je

- A) 1.60.
- B) 0.30.
- C) 0.40.
- D) ne može se izračunati

5) U zatvorenoj ekonomiji bez državne potrošnje, agregatna potrošnja je jednaka


- A) potrošnja plus investicije
- B) štednja plus investicije
- C) potrošnja plus GSP
- D)  $GSP + GSS$

- 1. Zadana je funkcija potrošnje  $C=60+0,80 Y$  u modelu sa osobnom i investicijskom potrošnjom  $Y=C+I$ . Koliko iznosi
- a) Granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji; objasnite značenje multiplikatora  $C=60+0,80 Y$
- b) Izvedite funkciju štednje

# KVIZ

18

6) Na osnovu informacija sa Grafika 2, odgovoriti na sledeća pitanja:



Grafik 2: Funkcija potrošnje

a) Rastojanje  $BD$  predstavlja

- A) potrošnju kad je dohodak na nivou  $Y_1$
- B) štednju kad je dohodak jednak nuli
- C) štednju kad je dohodak na nivou  $Y_1$
- D) potrošnju kad je dohodak jednak nuli

# KVIZ

19

b) Potrošnja je jednaka njegovom dohotku u tački


- A) B
- B) A
- C) D
- D) C

c) Štednja je jednaka nuli kad je dohodak jednak

- A) Nuli
- B)  $Y_1$
- C)  $Y_2$
- D)  $Y_2 - Y_1$

d) Na dijelu duži AC,

- A) potrošnja je jednaka dohotku
- B) potrošnja je veća od dohotka
- C) štednja je jednaka nuli
- D) štednja je pozitivna



# KVIZ

20

7) Ako je GSS 0.22, GSP je

- A) -0.22.
- B) 0.78.
- C) 1.22.
- D) 0.66.

8) Ako funkcija potrošnje ima oblik  $C = 80 + 0.4Y$ , GSS je

- A) -0.4.
- B) 0.4.
- C) 0.6.
- D) -0.6.

# ZADACI

21

- 1) Dat je agregatni makroekonomski model:

$$C = c_0 + c_1 Y_D$$

$$C = 150 + 0,75Y$$

$$Z = Y = C + I$$

- a) Izračunati uticaj investicija i autonomne potrošnje na dohodak
- b) Koliki je uticaj povećanja investicija za 100 jedinica na dohodak i potrošnju?

# ZADACI

22

- a) Model u redukovanim obliku formira se sa ciljem kvantifikovanja međuzavisnosti između endogenih (zavisnih) varijabli  $Y$  i  $C$ , i egzogenih varijabli  $\alpha$  i  $I$ .

U prvoj iteraciji odredićemo funkciju dohotka ( $Y$ ):

$Y = C + I = 150 + 0.75Y + I$ , gdje je:

$$(1 - 0.75)Y = 150 + I$$

$$Y = \frac{1}{0.25}(150 + I) = 600 + \frac{1}{0.25}I$$

Izraz za funkciju potrošnje ima sledeći oblik:

$$\begin{aligned}C &= 150 + 0.75Y = 150 + 0.75 \left[ \frac{1}{0.25}(150 + I) \right] = 150 + \frac{0.75}{0.25}(150 + I) \\&C = 600 + \frac{0.75}{0.25} \cdot I\end{aligned}$$

# ZADACI

23

- b) Uticaj investicija i autonomne potrošnje na dohodak određuje vrijednost investicionog multiplikatora, koji je jednak:

$$\frac{1}{1-c_1} = \frac{1}{1-0.75} = \frac{1}{0.25} = 4 , \quad \text{odnosno}$$

jedinični porast investicija / autonomne potrošnje rezultiraće rastom dohotka za 4 jedinice.

# ZADACI

24

- c) U slučaju dohotka, vrijednost investicionog multiplikatora je jednaka 4, odnosno

$$\frac{DY}{DI} = 4 \Rightarrow DY = DI \cdot 4 = 100 \cdot 4 = 400$$

rast investicija od 100 jedinica rezultiraće rastom dohotka od 400 jedinica.

Međuzavisnost između potrošnje i investicija jednaka je:

$$\frac{DC}{DI} = 3 \Rightarrow DC = DI \cdot 3 = 100 \cdot 3 = 300$$

Porast investicija od 100 jedinica izazvaće rast potrošnje od 300 jedinica.  
Međuzavisnost je definisana funkcijom potrošnje.

# ZADACI

25

- 2) Ako je data je funkcija potrošnje  $C=160+0,70Y$ , izračunati funkciju štednje.

Ako znamo da se ukupan dohodak u jednostavnoj verziji modela dijeli na potrošnju i štednju, onda je:

$$\begin{aligned} Y &= C + S \\ S &= Y - C \\ S &= Y - 160 - 0.70Y \\ S &= -160 + 0.3Y \end{aligned}$$

Parametar 0.3 predstavlja graničnu sklonost štednji, dok vrijednost (-160) jeste negativna vrijednost autonomne potrošnje.

*Napomena: Granična sklonost potrošnji i štednji su parametri čiji zbir je jednak 1. Autonomna potrošnja je vrijednost potrošnje domaćinstava kada je dohodak ( $Y=0$ )*

# ZADACI

26

- 3) Dat je agregatni makroekonomski model:

$$C = 180 + 0,75Y$$

$$Y = C + I$$

- a) Izračunati nivo ravnotežnog dohotka ako su investicije  $I=200$
- b) Za koliko treba povećati investicije da bi se ostvario maksimalni dohodak od 1700 jedinica?

# ZADACI

27

- a) U prvoj iteraciji neophodno je da model prevedemo u redukovani oblik, odnosno izrazimo vrijednost dohotka ( $Y$ ) i potrošnje ( $C$ ) kao funkcije egzogenih varijabli: autonomne potrošnje ( $\alpha$ ) i investicija ( $I$ ):

$$\begin{aligned} Y &= C + I \\ Y &= 180 + 0.75Y + I \\ Y &= \frac{1}{0.25}(180 + I) \end{aligned}$$

odnosno

$$\begin{aligned} C &= 180 + 0.75Y \\ C &= 180 + 0.75 \left[ \frac{1}{0.25}(180 + I) \right] \\ C &= 720 + \frac{0.75}{0.25}I \end{aligned}$$

# ZADACI

28

u sledećoj fazi rešavamo vrijednosti za  $Y$  i  $C$ , ako je  $I=200$

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{0.25}(180 + I) = \frac{1}{0.25}(180 + 200) \\ &= 1520 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 720 + \frac{0.75}{0.25}I = 720 + \frac{0.75}{0.25} \cdot 200 \\ &= 1320 \end{aligned}$$

- b) Promjenu vrijednosti egzogene varijable, neophodne da se ostvari potencijalni output u zemlji, računamo pomoću:

$$\Delta I = \frac{Y_{\max} - Y_e}{\frac{1}{1 - c_1}}$$

u našem primjeru postojeći nivo dohotka je 1520 jedinica, a maksimalni 1700, odnosno

# ZADACI

29

$$\begin{aligned}\Delta I &= \frac{1700 - 1520}{\frac{1}{1 - 0.75}} = \frac{180}{4} \\ &= 45\end{aligned}$$


Dakle, da bi ostvarili razliku u dohotku od 180 jedinica, potrebno je povećati investicije za 45 jedinica, koje će dejstvom multiplikatora uticati na definisani rast dohotka.

# Modeli fiskalne politike

30

- U igru ulazi Država!
- Kako budžetska potrošnja utiče na dohodak?

$$Y=C+I \longrightarrow Y=C+I+G$$




# Modeli fiskalne politike

31

- Kako porezi utiču na dohodak?
- Kako budžetska potrošnja utiče na dohodak?

- $T = T_a + tY$

- Prosječna vs granična stopa poreza



# Modeli fiskalne politike

32

Raspoloživi dohodak

$$Y^d = Y - T + T_r$$

Funkcija poreza

$$T = T_a + tY$$

Funkcija potrošnje

$$C = c_0 + c_1 Y^d$$

Granična sklonost potrošnji  $0 \leq c_1 \leq 1$

$$Y = C + I + G$$

$$C = \alpha + \beta \cdot Y^d$$

$$Y^d = Y - T + T_R$$

$$T = T_a + t \cdot Y$$

# Zadaci

33

Osnovni instrumenti fiskalne politike:

- a) Budžetska potrošnja
- b) Autonomni porezi
- c) Transferi
- d) Poreska stopa

Kako utiče promjena pojedinih od njih na visinu nacionalnog dohotka i zaposlenost?

# Zadaci

34

## 1. Dat je makroekonomski model

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 150 + 0.65Y^d \\T &= 0.15Y\end{aligned}$$

Izračunati uticaj poreske stope na vrijednost investicionog multiplikatora.

# Zadaci

35

Podjimo od

$$\frac{1}{1 - c_1} > \frac{1}{1 - c_1(1 - t)}$$

$$Y = C + I + G$$
$$C = 150 + 0.65Y^d$$
$$T = 0.15Y$$

kad zamijenimo odgovarajuće vrijednosti, dobijamo:

$$\frac{1}{1 - 0,65} > \frac{1}{1 - 0,65(1 - 0,15)}; \quad 2,857 > 2,234$$

Uvođenjem poreske stope, multiplikator se smanjuje za 0,623.

# Zadaci

36

## 2. Dat je makroekonomski model

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 180 + 0.75(Y - T) \\T &= 0.20Y\end{aligned}$$

Izračunati uticaj rasta investicija za 100 jedinica na dohodak.

# Zadaci

37

Ako se investicije povećaju za 100,  
onda:

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 180 + 0.75(Y - T) \\T &= 0.20Y\end{aligned}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t)} \Delta I = \frac{1}{1 - 0.75 \cdot 0.8} 100 = 2,5 \cdot 100 = 250$$

Povećanje investicija za 100 jedinica, povećalo je dohodak za 250, a potrošnju za 150 jedinica.

# Zadaci

38

## 3. Dat je makroekonomski model

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 200 + 0.70(Y - T) \\T &= 0.10Y\end{aligned}$$

Izračunati uticaj rasta budžetske potrošnje od 100 jedinica na dohodak i potrošnju.

# Zadaci

39

Izrazimo endogene varijable preko  
egzogenih:

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 200 + 0.70(Y - T) \\T &= 0.10Y\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 200 + 0,70(Y - 0,1Y) = 200 + 0,7 \cdot 0,9Y = 200 + 0,63Y \quad (1) \\Y &= 200 + 0,63Y + I + G \\0,37Y &= 200 + I + G, \text{ slijedi da je } Y = 540,54 + 2,7I + 2,7G\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{iz (1) slijedi } C &= 0,63(C + I + G) + 200 \\0,37C &= 0,63I + 0,63G + 200, \text{ slijedi da je } C = 540,54 + 1,7I + 1,7G \\DY &= 2,7 \cdot 100 = 270 \quad (2,7G) \\DC &= 1,7 \cdot 100 = 170 \quad (1,7 G)\end{aligned}$$

# Zadaci

40

## 5. Dat je makroekonomski model

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 100 + 0.60(Y - T + T_r) \\T &= 0.10Y \\T_r &= 0 \\I &= G = 100\end{aligned}$$

Ako je maksimalni dohodak 700, za koliko treba povećati budžetsku potrošnju da bi se ostvarila puna zaposlenost?

# Zadaci

41

Prvo ćemo naći ravnotežni dohodak:

$$Y = 100 + 0,6 \cdot 0,9Y + 200 = 300 + 0,54Y$$

$$Y = \frac{1}{0,46} 300 = 652,17$$

$$\Delta Y = Y_{\max} - Y = 700 - 652,17 = 47,826$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c_1(1 - t)} \Delta G, \text{ iz ovoga slijedi}$$

$$\Delta G = \frac{47,826}{2,174} \approx 22$$

Da bi se postigla puna zaposlenost, treba povećati budž. potrošnju za 22 jedinice

$$Y = C + I + G$$

$$C = 100 + 0,60(Y - T + T_r)$$

$$T = 0,10Y$$

$$T_R = 0$$

$$I = G = 100$$

# Zadaci

42

## 6. Dat je makroekonomski model

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 100 + 0.60(Y - T + T_r) \\T &= 0.10Y \\T_r &= 0 \\I &= G = 100\end{aligned}$$

Kako povećanje autonomnih poreza za 20 utiče na nacionalni dohodak?

# Zadaci

43

Iz redukovane forme modela

$$Y = \frac{1}{1 - c_1(1-t)} [I + G + \alpha + c_1 T_R - c_1 T_a]$$

$$Y = C + I + G$$

$$C = 100 + 0.60(Y - T + T_r)$$

$$T = 0.10Y$$

$$T_R = 0$$

$$I = G = 100$$

derivacijom  $Y$  po  $T_a$  dobija se:

$$\frac{dY}{dT_a} = -\frac{c_1}{1 - c_1 + c_1 \cdot t} = -\frac{0,6}{1 - 0,6 + 0,6 \cdot 0,1} = -1,304$$

$$\Delta Y = -1,304 \Delta T_a = -1,304 \cdot 20 = -26,087$$

Povećanje autonomnih poreza za 20 jedinica smanjuje nacionalni dohodak za oko 26 jedinica.

# Zadaci

44

$$\begin{aligned}Y &= C + I + G \\C &= 100 + 0.60(Y - T + T_r) \\T &= 0.10Y \\T_R &= 0 \\I &= G = 100\end{aligned}$$

7. Za koliko bi trebalo povećati/smanjiti poresku stopu  $t$ , da bi se ostvario dohodak od 700 jedinica?

$$Y = C + I + G = 100 + 0,6(700 - t \cdot 700) + 200 = 700$$

$$400 = 0,6 \cdot 700(1 - t)$$

$$1 - t = 0,9524$$

$$t = 4,76\%$$

Potrebno je smanjiti poresku stopu sa 10% na 4,76%.